

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 8 (KOTARA YA 1)

| KOTARA YA 1 | | | | |
|--|--|--|--|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIPOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| <p>Tekolo ya motheo e radiliweng le ho hlophiswa maemong a loketseng e sitsa le ho tjhorisa baithuti ka dintho tse ntjha ho tshwanelo ho etswa matsatsing a mararo a qalang beke kotareng ya 1. Matsatsi 1-3. Dintlha tsohle dilokelwa ho rekotwa ele ho lekola boiphihlelo le dikgaelo tsa baithuti selemo se sa qala. Tlhahiso leseding ena e tla sebediswa ho fana ka boeletsi bakeng sa ho ruta le ho fana ka mosebetsi ya ditlhakiso ho baithuti.</p> | | | | |
| 1-2 | <p>Ho mabela le ho Bua Mawa a ho sebetsa ka ditema tse bohuwang le metjha ya ditaba e mengata Ho balla hodimo atikele ya boroutjhara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho hlopha tlhahisoleseding ka momahano. • Hlwaya tlotlontswe e nepahetseng le sebopoho sa puo • Araba tema <p>Selelekela le qetelo/ sephetho se loketseng.</p> <p>Puisano ya phaposing e itshetlehileng ka tema ya boroutjhara</p> <p>Makgetha a ditema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melao le sebopoho sa tema • Tshebediso ya puo • Tatelano ya mantswe • Rejistara le setaele | <p>Ho bala boroutjhara Makgetha a sehlooho a tema: Sebopoho, baamohedi, tshebediso ya puo, sepheo Makgetha a pono (Tema e fanang ka tlhahiso leseding e ka nna ya menwa/ ralwa hoyo ka sebopoho se itseng, ya eba pampitshana ha ngata e mennweng mme e fana ka kakaretso ya tlhahiso leseding ya se bapatswang) Tsabetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fumana ho se tshwane, ho lekola) <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola le ho tlodisa mahlo • Ho bala ka botebo • Ho akanya moelego, ho fana ntla le mohopolo, mokotaba le dintlha tse tshehetsang sephetho qetelo LE <p>Thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopoho sa ka hare sa thothokiso, • Mekgabisopuo/ karaburetso • Raeme, morethetho • Sebopoho sa kantle tsa thothokiso, mela, diratswana • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa | <p>Tema tsa kgokahano Ho ngola kapa ho rala boroutjhara Makgetha a tema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya puo • Setaele le registara <p>Makgetha a pono</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selelekela le qetelo/ sephetho <p>Ho ngola le ho rala boroutjhara ka tshutshumetso ya ditshwantsho</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho tsabetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moraloo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsatso mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlatfatsa • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana | <p>Matlatfatsa ya dibopoho le melawana ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng: Boemo ba mantswe Mabitso, makgathe, maetsi, lehlsasi la sebaka la mokgwa</p> <p>Boemo ba polelo: Polelonolo, lekgatthe lejwale, lekgatthe le fetile, ahlalosi, makgethi, leeme, puo e leeme, puo e nkang lehlakore</p> <p>Moelelo wa mantswe: Maele, mantswe a tobileng, moelego o sele, dikapolelo, malatodi, moelego o totobetseng le wa bonono/ bokgabo</p> <p>Matshwao a puo: Feelwana, kgutlo, Matshwao a qotsa Makalo Apostrofi Elipsese</p> <p>Tlotlontswe ho tswa temeng Ho lokisa puo ho tswa ho mosebetsi wa baithuti</p> |

| KOTARA YA 1 | | | | |
|--|--|---|--|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1: TSA MOLOMO | | | | |
| • HO BALLA HODIMO (Matshwao a 20) Qala ka mosebetsi ona kotareng ya pele mme o qetellwe kotareng ya bobedi ha ho rekotwa matshwao | | | | |
| 3-4 | <p>Ho mamela le ho bua, mawa a ho mamela, ho boha, ho buisana ka ho mamamela ditema tsa ditshwantsho, ditema tsa kgaso/ media, mohlala ho rekota video ya ho qapa kapa ho etsa akhaonto ya emeili. Ho mamela le ho bua Tema kutlwisiso e mamelwang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rekota mehopolo ya sehlooho le e tshehetsang ka ho ngola dinoutso • Ho arolelana mehopolo le boitemohelo le ho bontsha kutlwisiso ya dikgopoloo • Hlwaya dithekni tsa puo e hlholeletsang/ susumetsang • Ho arabalipotso <p>Kenya tshebetsong seo baithuti ba se tsebang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlwaya mohopolo wa tema • Ho mamela bakeng sa moelelo • Utlwisia tema • Etsa noutsu • Utlwisia molaetsa • Sehalo le registara • Baamohedi <p>Temakutlwisiso e mamelwang (medumo feela)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rekota mehopolo ya sehlooho le e tshehetsang ka ho ngola dinoutso, etsa lenanetekolo, akaretsa tema ka ho sebedisa mantswe a hao le ho hlahisa tema <p>Hlahisa Diketsahalo botjha:</p> | <p>Ho bala/ ho boha tema kutlwisiso e ngotsweng kapa e bohuwang. Mohl emeili Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola le ho tlodisa mahlo • Ho bala ka botebo • Maikemisetso le baamohedi • Sepheo le seholpha se lebeletsweng • Sepheo le seholpha sa sepheo • Tshusumetso ya tshebediso ya mefuta ya ditlhaku le boholo, dihlooho le mantswe a hlalang moelelo <p>LE</p> <p>Ditema tsa dingolwa: Ditshomo</p> <p>Makgetha a bohlokwa a tema ya dingolwa</p> <p>Jwalo ka mophetwa, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba.</p> <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (Makgetha a ho bala) • Ka mora ho ho bala (Arabalipotso, bapisa, ho tshwane le ho fapanaha dintho, ho lekola) | <p>Tema tsa kgokahano</p> <p>Ho ngola emeili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dithlokeho tsa sebopetho, setaele • Baamohedi ba ditaba ba tobilweng, sepheo le dikahare, makgetha a tema • Kgetho ya mantswe • Tshebediso ya puo e loketseng qalo le qetelo <p>Ngola emeili o ipapisitseng tjhebehalo e hohelang.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moraloo/ boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlatfatsa • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana | <p>Matlafatso ya dibopetho le melawana ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng: Mahlalosi a mokgwa, nako, a sebaka. leetsi, maetsisi Mahlalosi: papiso, kgodiso</p> <p>Boemong ba polelo: Sebopetho sa polelo, dipolelwana hlalosi le polelwana makgethi, le dipolelwana, ho nyenyeftso, polelo.</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalosongwe, Malatodi, bobono, puo ya bonono Matshwao a puo: kgutlo, feelwane</p> <p>Mosebetsi wa tlotlontswe ho tswa temeng.</p> <p>Ho lokisa puoho tswa ho mosebetsi tsa baithuti</p> |

| KOTARA YA 1 | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| | <ul style="list-style-type: none"> Dumellanang ka phetolelo/ moelego o bonwang Tshwantshisa se etsahetseng ditshantshong tse pedi | | | |
| 5-6 | <p>Mekgwa ya ho mamela le ho bua: Puisano ya sehlopha (mosuwe o etella pele) – ho buisana ka maikutlo, kgetha maikutlo a nepahetseng, tatellana mehopolo ya mantla ho padi</p> <p>Kutlwiso ya ho mamela ha o lokisetso ho ngola kakaretso/ kgutsufatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho rekota mehopolo ya sehlooho le e tshehetsang ka ho ngola dinoutso Ho arolelana mehopolo le boitemohelo le ho bontsha kutlwiso ya dikgopoloo Hlwaya dithekniiki tsa puo e hloholetsang/ susumetsang Ho arabu dipotso | <p>Tema ya sengolwa se kang padi ya batjha</p> <ul style="list-style-type: none"> Puisano ka kakaretso ka makgetha a sehlooho: baphetwa, tlhaliso le kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, sebaka, mopheti, le mookota <p>Mawa a ho bala tema– dihlooho, dihloohwana, mantswetlhoso, ditlhakisetso Dikarolo tsa buka – leqephe la sehlooho, leqephe la dikahare, dikgaolo, lenane la mantswe le ditlhoso tsa wona, dikahare, dihlomathiso, difutunoutso</p> <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (hlahisa tema) Nakong ya ho bala (makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (arabu dipotso, bapisa, fumana ho se tshwane, ho lekola) <p>Titjhore o ruta bokgoni ba ho ngola kgutsufatso ka ho bontsha baithuti melao ya motheo ya ho kgotsufatsa.</p> | <p>Ho ngola moqoqo: phetelo/ tlhaloso Kgetho ya mantswe,</p> <ul style="list-style-type: none"> Maikutlo a hao le setaele Tlhaloso e hlakileng Sehalo Mehopolo ya sehlooho le e tshehetsang Dimmapa tsa monahano ho hlophisa le ho hokanya mehopolo <p>Ho nehelana bakeng sa tekanyetso Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralu/ boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlatfato Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ngola moqoqo ho latela tshebetso Mokgwa wa ho ngola Ho ngola kgutsufatso – baithuti ba kgutsufatso e nngwe ya dikarolo tse amanang le padi</p> | <p>Matlatfato ya dibopeho le melawana ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng Boemong ba mantswe: Mahlalosi a sebaka Makgathe Maemedi: Leamanyi, masupi le marui</p> <p>Boemong ba dipolelo: Maetsi, tumellano ya leetsi la sehlooho, polelwanaakgethi Mahokedi</p> <p>Moelelo wa mantswe: Mahlalonngwe malatodi, puo ya bonono</p> <p>Matshwao a puo: Jgutlo, feelwana, letshwao la potso, letshwao la qotsa, letshwao la makalo.</p> <p>Mosebetsi wa tlotlontswe ho tswa temeng</p> |

MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 2: HO NGOLA

- Moqoqo (kotara ha e ntse e tswella)
- Moqoqo phetelo/ tlhaloso (Matshwao a 30)

| KOTARA YA 1 | | | | |
|-------------|--|---|--|---|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 7-8 | <p>Mawa a ho mamela le ho bua Puisano ka seholpha (e eteletsweng pele ke titjhere) –</p> <ul style="list-style-type: none"> Seholho sa dipatliso Hlophisa boitsebiso ka kopanelo Tshehetsa ka mehlala Kgetholla le ho kgetha tlotlontswe e nepahetseng, puo le melawana Lokisetsa ka kattleho selelekela le sephetho <p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Tema kutlwisiso e mamelwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho rekota mehopolo ya seholho le e tshehetsang ka ho ngola dinoutso Ho arolelana mehopolo le boitemohelo le ho bontsha kutlwisiso ya dikgopoloo Hlwaya dithekni ki tsa puo e hlohlleletsang/ susumetsang Ho arabu dipotso | <p>Ho bala/ ho shebisisa bakeng sa tlhahisolededing (sebedisa tema tse kang sengolwa sa koranta/ tlaleho ya dipatliso/ sengolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dintilha tsa bohlokwa Sebopheho Tshebediso ya puo <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (hlahisa tema) Nakong ya ho bala (makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fumana ho se tshwane, ho lekola) <p>Maano a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola le tlodisa mahlo Ho bala ka botebo Ho akaretsa Sepheo le seholpha seo ho shejwang ho sona Ho fana ka moelego le diqeto Lemoha puo e qhekellang Tshusumetso ya kgetho le ho se phethise moelego wa tema Kamoo puo le ditshwantsho di bonahatsang kateng Le ho bopa ditekanyetso le maikutlo Tshusumetso ya tshebediso ya mefuta ya ditlhaku le boholo, dihlooho le mantswe a halosang moelego <p>Ngola tlahlobo ya tekokutlwisiso.</p> | <p>Sengolwa sa tema kgokahano mohlala. sengolwa sa koranta (se-pa-na)/ patlisiso Tlaleho/ mohlophisi</p> <ul style="list-style-type: none"> Sepheo, seholpha sa sepheo le sebopheho Ho hokahanya dirapa Mahokelo bakeng sa momahano Sebedisa mefuta e fapaneng ya polelo Mefuta, bolelele le dibopheho Setaele sa semmuso <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moraloo/ boitkisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlatfato Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ngola tlaleho ya dipatliso/ mohlophisi</p> | <p>Matlafatso ya dibopheho le melawana ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng Boemong mantswe: Maetsi Boemong ba polelo: Dipolelo Sebopheho sa polelo, lekgathe lejwale le lekgathe le fetile Moelelo wa mantswe, mahlalosonngwe Tlotlontswe maemong Mosebetsi wa tlotlontswe ho tswa temeng</p> |

MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 3: HO ARABA TEMA (MATSHWAO A 60)

- Tema ya dingolwa kapa eo eseng ya dingolwa (Matshwao a 20)
- Tema e bohuwang (Matshwao a 10)
- Kgutsufatso (Matshwao a 10)
- Dibopheho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20)

| KOTARA YA 1 | | | | |
|-------------|---|---|--|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 9-10 | <p>Mawa a ho mamela le ho bua: Mamela puo ka mopresidente/ setho sa leloko se nang le tshusumetso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka makgetha a puo e hlophisitsweng Hlwaya le ho hlalosa tshebediso ya puo Hlwaya le ho buisana ka makgetha a puo. Puo e Hlophisitsweng. <p>Puisano ya pale ya ditshomo Pheta dikarolo tsa pale hape. Ho arolelana dintlha, maikutlo, ntihakemo le baithuti ba bang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Qala puisano o be o e tshehetse Ho fetola kopano hore e latele motjha o mong Sireletsia ntihakemo ya hao Buisanang Tlatsa dikgeo mme o kgothatse sebui Ho arolelana dintlha, maikutlo le diphihlelo le pontso ho fihlella kutlwisiso ya dikgopololo | <p>Ho Bala/ ho boha tema e ngotsweng kapa e bohuwang bakeng sa kutlwisiso. Mohl, puo</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya le ho buisana ka makgetha a sehlooho Ho sekaseka tshebediso ya puo Ho hlwaya le ho buisana ka puo e fehlang maikutlo le e susumetsang Ho sekaseka selelekela le qetelo Ho akanya ka moelelo le phethelo Lemoha puo e qhekellang <p>Dingolwa tse jwalo ka Ditshomo Poloto, sekapoloto, selelekela, sesosa sa kgohlano, kgohlano, sehlohlolo, tharolla, tharahano, mothipollo, tjhebelopele le kgetlomorao</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgohlano Mophetwa Semelo sa baphetwa Karolo ya mongodi Molaetsa le mokotaba Bokamorao, sebaka le kamano ya dibapadi le mokotaba, Maikutlo, mothinya wa ditaba, phethelo <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (hlahisa tema) Nakong ya ho bala (makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fumana ho se tshwane, ho lekola) | <p>Ngola puo ya hao Maikemisetso, baamohedi le sebopaho</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya ka moelelo le qetelo Tshebediso ya puo e qhekanyetsang Lemoha puo e qhekellang Tshusumetso ya kgetho le tlhelo ya moelelo wa tema Kamoo puo le bonahatsang le ho bopa boleng le maikutlo Ho kopantsha diirapa ho mahokelo bakeng sa momahano Sebedisa mefuta e fapaneng ya polelo, mefuta, bolelele le dibopaho Setaele sa semmuso <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moral/o/ boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana | <p>Matlafatso ya dibopaho le melawana ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng. Boemong ba mantswe: mabitso – mabisomararane, botona le botshehadi, nyenyeftso, tatolano maetsi: leetelli mahlalosi: dikgato tsa papiso, Boemong polelo ya sehlooho, polelwanabitso, polelwanathalosi polelwana kgethi makopanyi puo e susumetsang Kgetho matswe: Lehlalosonngwe, malatodi, bonono, puo ya bonono Matshwao a puo: Letshwao la makalo, letshwao la potso, feelwane, kgutlo dikgutsufatso Puo maemong Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p> |

| MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO | | | |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ho mamela le ho bua • Bala ka lentswe le phahameng • Dipuisano tsa seholpha • Kutlwisiso ya ho mamela • Dipuisano tsa ka seholpha • Dipatlisiso | <ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi wa ho bala le ho boha • Mokgwa wa ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mosebetsi wa ho bala tema kutlwisiso • Mosebetsi wa dingolwa o itshetlehile hodima mefuta e meraro ya dingolwa | <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana • Mokgwa wa ho ngola • Dirapa • Dingodilweng tsa kgokahano • Moqoqo • Ho Ngola ka Boqapi | <ul style="list-style-type: none"> • Mesongwana ya dibopeho le ditumelano tsa puo • Mefuta e fapaneng ya dibopeho tsa puo le mesebetsi ya tumellano |
| KEREITI YA 8 SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE KAKARETSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 1 | | | |
| MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1: TSA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo (Matshwao a 20) <p>Mosebetsi ona o lokelwa ho etswa kotara ya 1e ntse e tswella ho fihlela o qetellwa ho rekotwa kotareng ya bobedi.</p> | MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 2 <ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola moqoqo (Matshwao a 30) <p>Moqoqo Phetelo/ Tihaloso E ngolwa ha kotara e ntse e tswella</p> | MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 3 (MATSHWAO A 60) HO ARABA DITEMA: <ul style="list-style-type: none"> • Tema tsa dingolwa/ tseo eseng tsa dingolwa (Matshwao a 20) • Tema e bohuwang (Matshwao a 10) • Kgutsufatso (Matshwao a 10) • Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) | |

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 8 (KOTARA YA 2)

| KOTARA YA 2 | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIPOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 1-2 | <p>Mawa a ho mamela le ho bua: Tema kutlwisiso e mamelwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho mamela <p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho mamela kapa ho boha tema ho tswa pading</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruta dikgarolo tsa tshebediso puo • Kgetha setaele, rejistara le tlolontswe • Sebedisa dikateng tsa tema (Mohlala wa polelo) dinttha (Mohlala: Kgutlo) maqotsi (Mohlala: ditshwantsho) • Ho fumana tlhaloso ya mantswe a matjha • Dibui di a fapanyetsana • Sebedisa puo e susumetsang • Thekiniki | <p>Ditema tsa dingolwa tse kang nobele/ padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a ditema tsa dingolwa: jwalo ka baphetwa, tlhaliso le kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, sebaka, mopheti, mookotaba <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Mookotaba le molaetsa</p> <p>Mawa a ho bakeng tsa kutlwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepheo le seholpha se lebelletsweng • Ho bopa mehopolo • Fana ka maikutlo a hao • Kgetholla pakeng tsa dinttha mehopolo taba • Tlhaloso e tobileng le e qaqleng. <p>Ngola kgutsufatso o ikamahantse le temana</p> | <p>Moqoqo tlhaloso o thehilweng ka nobele/ padi</p> <p>Sebopoho se nepahetseng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlophisa dikahare (mmapa wa monahano) • Mehopolo ya sehlooho le e tshehetsang • Melao ya diratswana. • Tatelano e nepahetseng ya diratswana ho bontsha momahano • Makopanyi bakeng sa momahano • Melao ya puo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlatfatsa • Ho hlaola diphosho • Ho nehelana <p>Ngola moqoqo tlhaloso</p> | <p>Mosebetsi boemong ba lenseswe:</p> <p>Makgethi a sebaka</p> <p>Mahlalosi, papiso, kgodiso, mabitso-hohle, mabitso-bitso: leamanyi, boiketsi, le marui, makopanyi</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo:</p> <p>Tatellano e nepahetseng ya mantswe.</p> <p>Diforomo tsa dipotso, pebofatso (euphemisms), sebopoho sa polelo, sekao, lenseswe, dipolelo tse tshehetsang, polelo ya sehlooho, dipolelo, makgathe, dipolelo tse kgolo tse tshehetsang, dipolelo tse bonolo le tse rarahaneng.</p> <p>Moelelo wa lenseswe: Mekgabisopuo moelego o tobileng</p> <p>Boemong, tarakano, mahlalosanngwe, malatodi</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto</p> <p>Dikgutsufatso, matshwao a potso, letshwao la makalo, letshwao la potso, feelwane</p> |

| KOTARA YA 2 | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 3-4 | <p>Mamela Puisano Mawa a ho mamele le ho bua: Puisano e itshetlehileng hodima dintlha tsa setjhaba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mamela puisano • Nka dinoutsu • Puo le matla • Sehalo • Maikutlo • Selelekela le qetelo • Ho araba dipotso <p>Puisano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bontsha dikarolo • Dibui di fana monyetla • Hlalosa nthakemo mme le fihlelle tumellano. • Sebedisa puo e loketseng, setaele le rejistara • Nehelana | <p>Tema ya sengolwa jwalo ka e rekotilweng ya foramo ya televishene, radiyo, ka ho etsisa ho dintlha tse amanang le setjhaba.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a seholoo a tema • Tshebediso ya puo • Sebopetho • Baphetwa ba seholoo • Tshebetso ya ho bala • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a seholoo a thothokiso • Sebopetho sa kahare sa thothokiso, mekgabisopuo/ karaburetsa, morumo le morethetho • Sebopetho sa kantle sa thothokiso, mela, mantswe, diratswana • Fonte • Moellelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba | <p>Ho ngola pusano e itshetlehileng ho dintlha tse amanang le setjhaba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopetho • Polelo ya selelekela • Mehopolo ya seholoo le e tshehetsang • Tatelano le momahano • Kgetho ya mantswe le matshwao a puo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moral/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlatfatsa • Ho hlaola diphoso • Ho bala hape • Ho nehelana <p>Ngola puisano</p> | <p>Mosebetsi boemong ba lentswe: Maetsi, maetsi a feletseng</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: Lekgathe lejwale, lekgathe lefetile, moellelo o fehlang maikutlo, moellelo o susumetsang, sebopetho sa polelo, tatolo, polelo e ho sebopetho sa potso. Polelo e sebopethong sa potso, le thekniki ya ho araba dipotso, puo-mmui le puo-pehelo.</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Mantswe a tobileng le mantswe a bonono, mahlalosangwe, malatodi, didumanosi, didumatshwano</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Melao ya mopeleto le tshebediso ya puo</p> |

MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1

- Ho balla hodimo (Matshwao a 20)

Tswella pele ka mosebetsi wa molomo kotareng ya pele mme o o qetelle kotareng ya 2.

| KOTARA YA 2 | | | | |
|-------------|--|---|---|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 5-6 | <p>Mawa a ho mamela le ho bua: Tema kutlwisiso e mamelwang (tema eo e seng ya nnete mohl. atikele ya koranta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mamela bakeng sa kutlwisiso • Ngola dinoutso • Araba dipotso <p>Dipuisano tsa sehlopha/ Phanele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hhalosa ntlhakemo ya mongodi • Sebedisa puo e nepahetseng, setaele le rejistara • Bontsha makgetha a seholoho a atikele ya makasine • Dibui di a fapanyetsang | <p>Tema eo e seng ya nnete mohl. atikele ya koranta bakeng sa kutlwisiso.</p> <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapsisa, tekolo) <p>Mawa a ho bala bakeng sa kutlwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepheo le sehlopha se tobilweng • Ho bopa mehopolo • Fana ka maikutlo a hao • Kgetholla pakeng tsa dintlha mehopolo taba • Tlhaloso e tobileng le e qaqleng (Dipale tsa boholo-holo) • Poloto, seka-poloto (kgolo ya tlhekelo) • Ketsahalo, kgohlano, seholohlolo, mothipoloho/ seka-seholohlolo • Mothipoloho/ tshenolo • Tjhebelopele le kgetlo-morao • Kgohlano • Dibapadi • Tlhahiso le kgolo ya baphetwa • Karolo ya mophethi • Molaetsa le mookotaba • Bokamorao, tikoloho e ikamahantse le mophethwa le mookotaba • Maikutlo, pherekano e makatsang/ qetelo • Pelaelo le ho makala | <p>Ngola tekolo botjha e itshetlehileng hodima atikele ya koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopaho sa tema • Kgokahanyo ya ditema • Setaele, sehalo le rejisetara • Baamohedi • Ho dula seholohong <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moral/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho bala hape • Ho nehelana <p>Ngola tekolo botjha ya atikele ya koranta</p> | <p>Mosebetsi boemong ba lentswe: Sehlongwapele le sehlongwanthao, makgethi, dikgato tsa papiso</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Popo ya polelo, Mefuta ya dipolelo, makgathe, dipolelo, Pebofatso, dikapolelo, tatellano e nepahetseng ya mantswe, dikao, lentswe (mantshwa)</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Mahlalosanngwe, malatodi Didumatshwano, paronime – mantswe a bopilweng ka melata</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Mantswe a kgutsufaditsweng, dikgutsufatso, matshwao a potso, letshwao la makalo, kgutlo, feelwane.</p> |

MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO YA 4

Ho ngola temo ya kgokahano (Matshwao a 10) (Tse kgutshwane tse 2 kapa le 1 e telele) (Matshwao a 10)

E ngolwe pele ho teko e laolwang ya mahareng a selemo

| KOTARA YA 2 | | | | |
|-------------|---|---|--|---|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 7-8 | <p>Mawa a ho mamela le ho bua: Ho buisana: Ho mamela/ shebella papatso le ho buisana ka yona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehalo • Lebelo • Tshebediso ya puo e fehlang maikutlo le hloholeletsang • Boholo le bonyane ba fonte • Puo ya mmele • <p>Tema kutlwisiso e mamelwang Nehalo ya molomo mabapi le papatso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota mehopolo ya sehlooho le ya tshehetso ka ho ngola dinoutso • Arolelanang mehopolo le boiphihlelo le ho bontsha kutlwisiso ya dikgopololo • Hlwaya dithekni tse susumetsang/ tse hloholeletsang • Araba dipotso | <p>Ho bala/ ho boha bakeng sa kutlwisiso (ditema tse bohuwang tse kang papatso/ phoustara/ dikhathunu/ disetererepe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala ka botebo • Iketsetse moeelo wa mantswe a sa tlwaelehang ka bokgoni ba ho hlasela mantswe • Puo e amang maikutlo • Sebedisa disebediswa tsa pono ho matlafatsa molaetsa. • Tshebediso ya matshwao a puo le mongolo. <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola • Ho tlodisa ditema mahlo • Ho bala ka botebo • Iketsetse diqeto (baphetwa) • Iketsetse moeelo wa mantswe a sa tlwaelehang mme o etse qeto. | <p>Tema ya dikgokahano: Papatso/ Phoustara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopetho se nepahetseng • Sepheo • Makgetha a tema • Tshebediso ya puo • Rejisetara • Tshebediso ya dintho tse bonahalang/ mmala <p>Tsepama hodima tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moraloo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlatfato • Ho hlaola diphoso • Ho bala hape • Ho nehelana <p>Rala le ho bopa papatso/ phoustara</p> | <p>Matlafatso ya dibopetho le ditlwaelo tsa puo tse boletseng dibekeng tse fetileng.</p> <p>Mosebetsi boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mopelelo le dipateronre tsa mopelelo • Dikgutsufatso • Mahlalosi le makgethi, maele, • Tshebediso ya puo e hlahlosang • Tshebediso ya puo e qhekellang <p>Mosebetsi o boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popo ya polelo • Mabitso, mahlalosi • Maemedi, lehokedi, dipolelonolo <p>Puo maemong Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p> |
| 9-10 | <p>MOSEBETSI WA SEMMUSO WA 5 TEKO E LAOLWANG YA PHUPJANE HO ARABA DITEMA (Matshwao a 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (Matshwao a 20) • Potso 2: Tema e bohuwang (Matshwao a 10) • Potso 3: Kgutsufatso (Matshwao a 10) • Potso 4: Dibopetho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) | | | |

| MESEBETSI EO ESENG YA SEMMUSO (Tekanyetso ya ho ithuta ke tshebetso e tswellang) | | | |
|--|---|--|---|
| Mesebetsi ya ho mamela le ho bua <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua. | Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya ditema kutlwisiso Mesebetsi ya tema dingolwa e itshetlehileng ka ditema tsa dingolo tse hlwauweng Mesebetsi ya dingolwa e ipapisitseng ho dipale tharo tse kgethweng bakeng sa dikgwedi tse tsheletseng tsa pele. | Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho ngola Ho ngola seratswana Ditema tsa kgokahanyo Meqoqo Ho ngola ka hoiqapela Ho ngola le ho nehelana | Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo. <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo |
| KEREITI YA 8 SESOTHO PUO YA KAKARETSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 2 | | | |
| MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 1: TSA MOLOMO: <ul style="list-style-type: none"> Ho balla hodimo (Matshwao a 20) Mosebetsi ona o qala kotareng ya 1 ho ya ho ya 2 | MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 4 <ul style="list-style-type: none"> Tema ya kgokahano (tse 2 tse kgutshwanyane le 1 e telele) Mosebetsi ona o ngolwe pele ho teko e laolwang | MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 5 TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA Matshwao 60) <ul style="list-style-type: none"> Pots 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (Matshwao a 20) Pots 2: Tema e bohuwang (Matshwao a 10) Pots 3: Kgutsufatso (Matshwao a 10) Pots 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) | |

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 8 (KOTARA YA 3)

| KOTARA YA 3 | | | | |
|-------------|--|---|--|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIPOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 1-2 | <p>Mawa a ho mamela le ho bua. Ho mamela bakeng sa tlhahisoleding</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho mamela temya tlhahisoleding • Mamela nehelano, tshebediso ya puo, lebelo le tlhahiso ya lentswe • Mamela mola wa pale • Buisana le motswalle • Ho qoqa pale • Kgetha pale • Etsa morallo le diphuphutso • Kgetha setaele, rejistarla le tlolontswe • Nehelana ka pale <p>Ho mamela le ho bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo ho hlaphisitsweng • Dikarolo tsa palekgutswe • Tlhahiso ya lentswe • Qapodiso e ntle • Poloko ya mahlo | <p>Tema ya dingolwa jwalo ka palekgutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: jwalo ka baphetwa, ketsahalo, puisano, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba • Tshebetso ya ho bala • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopheho sa kahare sa thothokiso, mekgabisopuo/ karaburetso, morumo le morethetho • Sebopheho sa kantle sa thothokiso, mela, mantswe, diratswana • Fonte • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa <p>Temakutlwiso e mamelwang: (Tema ho tswa temeng ya dingolwa e kgethetsweng)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola tema, ho e tlodisa mahlo, ho bopa setshwantsho sa monahano • Ho badisia ka botebo • Ho etsa kakanyo • Moelelo wa mantswe • Ntlhakemo ya mongodi • Ntlha le mohopolo • Moelelo o fehlang maikutlo • Maikutlo a sengodi • Nnente le maikutlo • Moelelo o hliloswang | <p>Ngola tema ya dingolwa: Palekgutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopheho se nepahetseng • Sepheo • Mehopolo ya sehlooho le e tshehetsang le sehlopha se tobilweng • Tatelano e nepahetseng ya dipolelo • Ho sebedisa makopanyi bakeng sa momahano • Ho sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, botelele le sebopheho <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa morallo/ boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Bopa pale ya hao o sebedisa tshebetso e hlilositsweng: Pale e ntle e badilweng/ phatlaladitsweng ka phaposing.</p> <p>Ngola pale o ka mantswe a hao ho latela mokwa wa ho ngola.</p> | <p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi boemong ba lenseswe: Mabitsohohle, mabitsobitso, mosebetsi</p> <p>Boemong ba polelo: Makgathe, dipolelo, maele le dikapolelo, polelwanakgethi, polelwanathalosi, Moellelo wa lenseswe: Mahlalosonngwe, malatodi, dihomonime</p> <p>Matshwao a puo le mopelelo: Dipaterone tsa mopelelo, elipsese, matshwao a puo dikgutsufatsong</p> <p>Puo maemong</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p> |

| KOTARA YA 3 | | | | |
|-------------|--|---|--|---|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 3-4 | <p>Mawa a ho mamela le ho bua. Ho mamela le ho nka karolo dipuisanong tsa porojeke. Dihlooho tse lokelang ho buisanwa le ho hlaloswa ka phaposing.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mamela titjhere mabapi le mokgwa wa ho etsa dipatlisiso tse nepahetseng ho latela mofuta le sehlooho se fanweng • Mamela le ho ngola dintlha tse mabapi le porojeke <p>a) Hhalosa dipatlisiso b) Etsa dipotso tse 8-10 ho thusa ka dipatlisiso.</p> <p>Mokgwa wa ho atamela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditaelo • Mekgahlelo e fapaneng ho porojeke • Botsa le ho araba dipotso • Abelana mehopolole maikutlo ebe o kgetha. | <p>Tema ya dingolwa jwalo ka palekgutshwe Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: jwalo ka baphetwa, ketsahalo, puisano, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba.</p> <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Bala bakeng sa dintlha tse thehilweng ho dihlooho le mefuta e kgethilweng. Kgetha dintlha tsa dipatlisiso tse tla tliswa sekolong.</p> <p>Maano a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola, le ho tlodisa mahlo • Ponahatso • Ho etsa dikakanyo • Ho etsa maikutlo • Moelelo wa mantswe a matjha/ dipolelwana • Pono ya mongodi • Nnete le maikutlo • Moelelo o hlaloswang <p>Ho balla Kutlwisiso le maano a ho bala: Ditema tse bonwang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho phopholetsa mehopolole ya mantlha • Ho skena ho fumana mehopolole e tshehetsang • Ho bolela esale pele • Ho fana ka moevelo wa mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehang • Ho hlahloba ho ntshetsa pele kutlwisiso • Phello ya dikgetho le mefokolo mabapi le moevelo | <p>Sebedisa mefuta e fapaneng ya bahlophisi ba ditshwantsho ho hlophisa karolo ya dipatlisiso ya projek. Dihlooho tse fapaneng di hloka mefuta e fapaneng ya disebediswa.</p> <p>Kgetha le ho etsa diforeimi tse nepahetseng ho tshehetsha mofuta wa sehlahiswa se tla hlahisia.</p> <p>Tsepamisa maikutlo tshebetsong:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha tlhahisoleseding e nepahetseng • Ngola ka mantswe a hao • Kgetha foreime e nepahetseng bakeng sa mofuta wa tema e tla hlahisia • Sebedisa dibopeho le melawana ya puo e nepahetseng • Sengolwa se seng le se seng se tla hhalosa puo e nepahetseng e tla sebediswa bakeng sa porojeke <p>Theha foreimi e hlokahalang bakeng sa mosebetsi wa ho ngola wa porojeke</p> | <p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng Mosebetsi wa boemo ba mantswe: Mantswe a matjha le dipolelwana tse hlokahalang bakeng sa dihlooho tse fapaneng. Mosebetsi wa boemo ba polelo: Puo, makgathe, mefuta ya dipolelo. Mefuta ya dirapa, lentswe, dikarolo tsa puo Tlhaloso ya lentswe Puo e hlalosang mantswe le ya tshwantshiso, e hlalosang mantswe, le e hlalosang mantswe, puo ya tshwanthiso, tshebediso ya puo e hlokolosi, puo e buuwang le jakone.</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Mekgwa ya mopeleto Tlotlontswe boemong bakeng sa mofuta wa tema e loelang ho hlahisia</p> |

| KOTARA YA 3 | | | | |
|-------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Phello ya tshwantshiso le disebediswa tsa ho bua Tshusumetso ya mekgwa ya pono Tshekatsheko ya tse kgethilweng Tlhahisoleseding e be teng setswantsong Mohlophisi, mmapa wa mohopolo kapa Boloka sehloohong se kgethilweng. Hlophisa dintla tse tla sebediswa bakeng sa karolo e ngotsweng | | |

MOSEBETSO WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 6: HO NGOLA KA BOIQAPELO POROJEKE

MOHATO 1: DIPATLISISO (Baithuti ba etsa dipatlisiso tsa porojeke)

(Matshwao a 20)

| | | | | |
|-----|---|--|--|---|
| 5-6 | <p>Ngola – Dingolwa Porojeke Puisano (mosuwe o etella pele/ tataisa) Dipatlisiso tse thehilweng ho dingolwa. Porojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> Mokgwa/ diketsahao Sepheo Mokgwa wa ho atamela Ditaelo le ditebello | <p>Bala bakeng sa boitsebiso Moralo wa dihlooho/ dintho tse fapaneng tsa porojeke, mohlala, tlhahiso ya nehelano ka ho sebeditsa marangrang, pina ya rap, sekaseko, jwalo jwalo.</p> <p>Dikarolo tsa nyanye jwalo ka mophetwa, ketso, moqoqo, fihlela, kgohlano, semelo, tokoloho, mopheti, Tema Poeletso/ kakaretso ya sengolwa le mefuta ya dingolwa (dingolwa/ ditema tse seng dingolwa) baithuti ba ile ba hlahiswa ho semestara sa 1 (Kotara ya 1 le ya 2) Mokgwa wa ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho bala pele (Tsebahatsa mongolo) Nakong ya ho bala (dikarolo tsa mongolo) Ka mora ho bala (araba dipotso, bapisa, amahanya, lekola) Molaetsa le molaetsa <p>Maano a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola, ho tlodisa mahlo Ponahatso | <p>Ho ngola ho ipapisitswe le mofuta o sengolwa/ sehlooho sa porojeke Ho ngolwa ha porojeke ya sebele</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopheo le dikarolo tse nepahetseng Hlophisa ditaba (mmapa wa mehopolo) Maikutlo a sehlooho le a tshehetsang Dikopano tsa diratswana Tswelo-pele e utlwalahang ya dirapa Ho netefatsa momahano Mahokelo bakeng sa momahano Ditumellano tsa puo <p>Tsepamisa maikutlo ho mokgwa wa ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moraloo/ boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana | <p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng Mosebetsi wa boemo ba mantswe: Mabitso le mabitsobitso, maemedi a nang le mefuta e fapaneng ya maetsi Boemo ba polelo: Makgathe, dipolelo, dikapolelo le maele a puo le mahlalosi le polelwanakgethi Mantswe a moelego wa lentswe, malatodi, ditumatshwano Matshwao a puo le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto, elipsese, matshwao a puo a kgutsufatso le makgutsufatso Mantswe a moelego Thutapuo ya ho thusa baithuti ho tswa ho dingolwa tsa baithuti</p> |
|-----|---|--|--|---|

| KOTARA YA 3 | | | | |
|--|---|--|---|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala ka botebo • Ho fana ka maikutlo • Tlhaloso ya mantswe • Maikutlo a mongodi • Dintlha le maikutlo • Moelelo o hlilosang | | |
| Boemo ba 2: Ho ngola (baithuti ba qetella ho ngola porojeke tsa bona) (Matshwao a 30) | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwari • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlatfato • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana | | | |
| 7-8 | <p>Mawa a ho mamela le ho bua Puo ya molomo ka Porojeke mofuta o tla laolwa ke maemo a sekolo Ho mamela le ho buisana ka ditaba tsa hona jwale tse itshetlehileng ho masedinyana/ dikoranta le diatikele tsa makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa sehalo, lebelo le ho phahama le ho theoha ha lentswe • Ho sebedisa puo e hloholetsang/ e fehlang maikutlo/ e susumetsang • Etsa dikgakollo • Ho tsitlallela melao • Puo ya mmele e loketseng • Selelekela se hohelang le qetelo e matla • Sepheo, sehlopha se tobilweng le maemo | <p>Ithute dirubriki tsa porojeke mme o utlwise ditlhoko tsa ditekanyeto. Ho bala/ ho boha bakeng sa kutlwisiso (Ditemana tse bonwang le tse ngotsweng) Maano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola mehopolo wa mantlha • Ho hlahloba dintlha tse tshehetsang • Ho bala ka botebo • Ho etsa kakanyo • Ho fana ka moelelo wa mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaeleheng • Maikutlo a seholoo le a tshehetsang • Tshusumetsa ya dikgetho le • Ho siwa le moelelo wa tema • Phello ya tshwantshiso le disebediswa tsa ho bua • Dikgopololo tsa mongodi le diqeto <p>Ho akaretsa tema Ngola dintlha tse eketsehileng (ka lehlakoreng) ho thusa ka ho nehelana ka porojeke ho baithuti le matitjhore</p> | <p>Tema tsa kgokahano: Kgutsofatsa/ dintlha tsa tlhahiso bakeng sa karolo ya molomo ya porojeke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditebello tsa sebopetho, setaele • Bamamedi ba lebelletsweng ba sepheo le moelelo wa taba • Kgetho ya mantswe, tlhaloso e hlakileng • Na ke arabile dipotso • Sebopetho sa polelo, bolelele le mefuta • Sebedisa lehokelo ho netefatsa momahano <p>Tsepamisa maikutlo ho hlasiseng nehelano e amanang le mofuta le seholoo se kgethilweng.</p> | <p>Matlatfato ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng Mosebetsi wa boemo ba mantswe: Jwaloka ha ho hlokahala bakeng sa seholoo se kgethilweng bakeng sa porojeke Mosebetsi wa boemo ba polelo: Jwalokaha ho lebeletswe ke mofuta wa seholoo se kgethilweng bakeng sa porojeke. Tlhaloso ya lentswe: Jwaloka ha ho bontshitswe ke mofuta wa seholoo se kgethilweng bakeng sa porojeke. Matshwao a puo le mopeleto: Mekgwa ya mopeleto Mantswe a moelelo Thutapuo ya ho lokisa ho tswa ho baithuti' Ho ngola</p> |

| KOTARA YA 3 | | | | |
|-------------|---|---|---|--|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 9-10 | <p>Mamela/ sheba le ho bonwa ka sengolwa se bonang, sa mamelwang pono/ Mehlod e mengata Hlwaya mohopolo wa sehlooho. Ngola dinoutsu Arolelana ka mohopolo wa sehlooho le diphihlelo Bontsha kutlwisiso le mehopoly Hlwaya makgetha susumetsang moo ho kgonehang Nehelana ka tlaleho ya molomo. Kgetha sehlooho sa porojeke. Hlahisa sehlooho Qapodisa le puo e makgethe. Tshebediso ya mmele Sebedisa mehlodi, e bonahalang le e tla o tataisa Fana ka nehelane e ntle</p> | <p>Ho bala bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho e nepahetseng <p>Maikemisetso Ntlha ya sehlooho le e tshehetsang Tshebediso ya puo Dipolelo tse nepahetseng Sebedisa makopanyi ho boloka momahano Sebedisa mefuta e mengata ya dipolelo Ho bala bukatsatsi Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola mehopoly wa mantlha Ho hlahloba lntlha tse tshehetsang Ho bala ka botebo Ho etsa kakanyo Ho fana ka moevelo wa mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehlang | <p>Ngola pina/ ho ngola dayari Sebopeho se nepahetseng.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sepheo Mehopoly ya sehlooho le e tshehetsang Tatelano e nepahetseng ya dipolelo Ho sebedisa makopanyi bakeng sa momahano Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, botelele le sebopeho <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moral/ Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ngola pina/ ho ngola dayari</p> | <p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng Mosebetsi boemong ba lenseswe: Bonngwe le bongata, botona le botshehadi, nyenyefatso Mosebetsi boemong ba polelo: Puosebul le puopehelo, mabotsi, ntla le mohopolo, sebopeho sa polelo, dipolelo, meeleglongata, botona le botshehadi Moelelo wa lenseswe: Mahlalosonngwe, malatodi, pebofatso, dihomonime, moevelo o totobetseng le wa bonono Matshwao a puo le dipaterone tsa moevelo: Matshwao a qotsa, dipaterone tsa moevelo Puo maemong Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p> |

MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 8

HO ARABA DINGOLWA (Matshwao a 30)

- Thothokiso (Matshwao a 10)
- Terama (Matshwao a 10)

Palekgutshwe (Matshwao a 10)

| MESEBETSI EO ESENG YA SEMMUSO (Tekanyetso ya ho lthuta tshebetso e tswelang pele) | | | |
|--|---|---|--|
| Mesebetsi ya ho mamela le ho bua <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua • Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e tsamaellianang le kotara ya 3 ya dingolwa | Diketsahalo tsa ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> • Kenyelletsa ho ngola ha porojeke kotara 3. • Diketsahalo tsa dingolwa tse itshetlehileng hodima mefuta e meraro e laetsweng bakeng sa semestara | Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Ho ngola porojeke ka boiqapelo • Dingolwa tsa teko | Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo |
| Kakaretso ya mesebetsi ya tekanyetso kereiti ya 8 kotara ya 3 | | | |
| MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 6: HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO <ul style="list-style-type: none"> • Etsa diphuputso mme o ngole porojeke ($20+30=50$) | MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7 HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO <p>Nehelana ya porojeke ya molomo (Matshwao a 20) Qala ka mosebetsi wa molomo kotareng ya 3 mme o o qetelle kotareng ya 4 hao rekota matshwao</p> | MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 8 HO ARABA DINGOLWA (matshwao 30) <ul style="list-style-type: none"> • Thothokiso (Matshwao a 10) • Terama/ Padi (Matshwao a 10) • Palekgutshwe/ Tshomo (Matshwao a 10) | |

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 8 (KOTARA YA 4)

| KOTARA YA 4 | | | | |
|-------------|--|---|---|---|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIPOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 1-2 | <p>Mawa a ho mamela le ho bua. Temakuthwiso e mamelwang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho mamela ditaelo/ ditshupiso • Ho ngola dinoutso • Ho arabu dipotso ka mekgwa e mengata ya puisano ya molomo <p>Ho fana ka ditaelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa ditshupiso tse ngata ka ho sebedisa puo e molaong • Sebedisa puo e lokeng motho wa bobedi • Sebedisa dinthla tsa nnete tse bonahalang • Bontsha bohole ba sebaka • Fana ka lesedi le bontshang meaho e bonahalang | <p>Ho bala temu e bontshang ditshwantsho mohl: dimmapa, matshwao a tsela, dikala, matshwao a na ha</p> <p>Dikerafo, dikerafo tsa tlhahisoledsing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebophe • Tshebediso ya puo • Makgetha <p>Etsa hore tlhahisoledsing e be le moeleso Kopanya tlhahisoledsing</p> <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Ho bala</p> <p>Boha Mmapa, matshwao a supang dibaka, Hlwaya le ho buisana ka sepho le molaetsa ya ditlhahiso leseding ya ditema tse bohuwang</p> <p>Ho Bala/ ho boha tema tsa ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola • Ho abala ka botebo • Ho etsa dikakanyo <p>Ngola kgutsufatso (sebedisa mmapa wa monahano)</p> <p>Ho bala palekgutshwe</p> <p>Makgetha a sehlooho a sengolwa.</p> <p>Mophethwa, semelo, poloto, kgohlano, bokamorao, tikoloho, mopheti/ mookotaba</p> <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fumana ho se tshwane, ho lekola) <p>Lokisa baithuti ho kgutsufatso pale.</p> | <p>Tema ya kgokahano, mohl: Ditshupiso/ ditaelo</p> <p>Sebophe se nepahetseng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepheo • Mehopolu ya sehlooho le e tshehetsang • Tatelano e nepahetseng ya dipolelo • Ho sebedisa makopanyi bakeng sa momahano • Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, botelele le sebophe • Mekgahlelo/ mehato e utlwalang • Netefatsa momohano • Mahokedi bakeng sa momahano • Tshebediso ya puo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralu/ boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlatfatsa • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Ngola tema ya taelo</p> | <p>Mosebetsi boemong ba lenseswe: Maamanyi, papiso, kgodiso</p> <p>Mabitso-hohle le mabitso-bitso, makopanyi</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Polelo ya sehlooho. (Polelo ya sehlooho) Statemente (statement), makgathe, polelo ya sehlooho</p> <p>Polelo, polelonolo le polelo mararane</p> <p>Moelelo wa lenseswe: Mahlalosongwe, malatodi, puo e tobileng, puo ya bonono,</p> <p>Jakone e kgethehileng ya sehlooho</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto, kgutlo, feelwane</p> |

| KOTARA YA 4 | | | | |
|-------------|--|---|---|---|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 3-4 | <p>Ho mamela le ho bua Mawa a ho mamela le ho bua. Ho mamela dipuisano tsa phanele bakeng sa tlahisoleding atikeleng tsa dimakasisne le dikoranteng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa sehalo le lebelo tse loketseng • Tshebediso ya puo e qhekatsang/ le e susumetsang/ e fehlang maikutlo • Sebedisa dikgakollo • Sebedisa puo ya mmele e lokelang • Selelekela le qetelo e be tse matla tse hapang maikutlo • Sepheo, baamohedi le moelego o tobileng <p>Ho balla hodimo ho hlophisitsweng/ ho sa hlophiswang ka atikele ya koranta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha tema e tilweng ho balwa hodimo. • Sebedisa bokgoni bo loketseng ba ho bala jwalo ka sehalo, lebelo, lentswe le nepahetseng, qapodiso, bokgeleke • Ho ikwetlisa • Bala tema | <p>Ho bala le ho boha bakeng tlahisoleding sebedisa tema ekareng atikele ya koranta/ atikele ya makasine/ puo e ngotsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola tema • Ho tlodisa tema mahlo • Ho badisia ka botebo • Ho etsa kakanyo ka (baphetwa, tikoloho, molaetsa) • Ntlhakemo ya mongodi • Ho akanya moelego wa mantswe a tlwaelehileng le a sa tlwaeleheng • Puo ya semmuso/ puo eo e seng ya semmuso • Moelego o tobileng/ o sa tobang • Mekgabiso-puo <p>Ho bala tshwantshiso: Dinttha tse latelang di tla matlafatsa kutlwiso ya baithuti ya tshwantshiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pololo le seka-pololo manollo, seso sa kgohlano, kgohlano, sehlohlolo, mothipoloho/ seka-sehlohlolo, phethelo/ tharollo, tjhebelopele le hetla-morao • Kgolo ya baphetwa • Karolo ya mophethi/ semelo/ ntlhakemo • Mookotaba le molaetsa • Bokamorao le tlhopiso – kamano ho mophetwa le mookotaba • Maikutlo le sehalo • Mothinya o sa tlwaeleheng/ qetelo • Ditsela tsa sethaleng • Kamano • Puisano/ puo ya motho a lemong/ ho bua o le mong le ketsahalo • Sephetho se sa lebellwang • Nako | <p>Ditema tsa kgokahano tse telele/ tse kgutshwane:</p> <p>Atikele ya koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokeho tsa sebopaho, setaele • Baamohedi ba ditaba, maemo le sepheo • Kgetho ya mantswe le dibopaho tsa puo • Tshebediso ya puo e qhekanyetsang le puo e susumetsang • Puo e susumetsang • Tshebediso ya mofuta wa fonte le dikgutlo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moraloo/ boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlatfato • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Ngola atikele ya koranta</p> | <p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi boemong ba lentswe: Mabitsokgopoloo, mabitso-bitso, maetelli mahlalosi: papiso, katoloso</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Tatelano ya bohlokwa ba dipolelo, seratswana se halosang, puo e susumetsang le e fehlang maikutlo, puo e leeme le e nang le tshekameloo e tadinang ditaba ka lehlakore le leng, disebediswa tsa bonono</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalosonngwe, malatodi, puo e tobileng, puo ya bonono,</p> <p>Matshwao a puo: Matshwao a qotsa, feelwana, kgutlo, matshwao a potso, elipsese</p> <p>Puo maemong Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p> |

| KOTARA YA 4 | | | | |
|--|--|--|--|---|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7 (PAMPIRI YA 3) | | | | |
| TSA MOLOMO: (Matshwao a 20) | | | | |
| Ho nehelana ka puo ya molomo ka porojeke titjhere o lokela ho qala ka ho laoa mosebetsi ona kotareng ya 3 ho etsa bonneta ba hore baithuti ba hlahlojwa kaofela qetellong ya kotara. | | | | |
| 5-6 | <p>Mawa a ho mamela le ho bua: Tsa molomo: ho tlatsa ho arab a dipotso/ foromo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlophisa seholooho sa phuputso Qholotsa tsebo ya boitshetleho. • Lekanya sepheo sa tema • Batla moelelo • Ho utlwisia tema • Ngola dinoutso • Ho utlwisia molaetsa <p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Tema kuthwiso e mamelwang ho tswa foromong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rekota mehopolo ya seholooho le e tshehetsang ka ho ngola dinoutso • Ho arolelana mehopolo le boitemohelo le ho bontsha kuthwiso ya dikgopollo • Hlwaya dithekni tsa puo e hlohlleletsang/ susumetsang • Ho arab a dipotso | <p>Ho bala dipotso tsal/ foromo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhahisolededing e hlokeheng • Tshebediso ya puo • Sebopetho <p>Makgetha a seholooho</p> <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, ho tshwana le fapanha dintho, ho lekola) <p>Dithothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a seholooho a thothokiso • Sebopetho sa ka hare sa thothokiso, dikapuo, karaburetso, raeme, morethetho • Sebopetho sa ka ntle sa thothokiso, melathothokiso, ditemanathothokiso, • Fonte • Moelelo wa puo ya bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa | <p>Tema ya kgokahano mohl: Ho arab a pampiri ya dipotso/ Ho tlatsa foromo</p> <p>Sebopetho se nepahetseng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepheo • Mehopolo ya seholooho le e tshehetsang • Tatelano e nepahetseng ya dipolelo • Ho sebedisa makopanyi bakeng sa momahano • Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, botelele le sebopetho <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moral/ boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritsa • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlatfatsa • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Tlatsa Dipotso/ Foromo</p> | <p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi wa lenswe boemong:</p> <p>Maetsi a tlwaehileng le a sa tlwaeleheng, maetsi, mathusi a maetsi</p> <p>Mosebetsi wa polelo boemong:</p> <p>Polelo, sebopetho sa polelo, lekgatthe lejwale le lekgatthe lefetile, puo e nang le leeme, Pou kgetholang le</p> <p>Moelelo wa lenswe:</p> <p>Mahlalosangwe, malatodi, boemong, moelelo o ipatileng, moelelo o totobetseng</p> <p>Puo maemong</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p> |
| MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 9 (PAMPIRI YA 3) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola tema tsa kgokahano (2 tse kgutshwanyane kapa 1 e telele) (Matshwao a 10) <p>Mosebetsi ona o ngole pele ho Tekanyetso Ya Mafelong a Selemo</p> | | | | |

| KOTARA YA 4 | | | | |
|-------------|--|--|--|---|
| BEKE | HO MAMELA LE HO BUA | HO BALA LE HO BOHA | HO NGOLA LE HO NEHELANA | DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO |
| 7-8 | <p>Ho itlhophisetsa teko ya makgaola kgang ho bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisano • Puo e hlaphisitsweng • Puo e sa hlaphiswang <p>Ho mamela Tema kutlwisiso e mamelwang</p> | <p>Ho itlhophisetsa teko ya makgaola kgang ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema kutlwisiso e balwang • Kgutsufatso • Tema tse bohuwang • Dithothokiso • Palekgutshwe • Tshwantshiso (Terama) | <p>Ho itlhophisetsa teko ya makgaola kgang ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moqoqo • Tema tsa kgokahano tse telele • Tema tsa kgokahano tse kgutshwane | <p>Mosebetsi boemong ba lenseswe: Ho boeletsa mosebetsi</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Ho boeletsa mosebetsi</p> <p>Moelelo wa lenseswe: Ho boeletsa mosebetsi</p> <p>Matshwao a puo le dipaterone tsa mopeleto: Ho boeletsa mosebetsi</p> |
| 9-10 | <p>TEKANYETSO YA SEMMUSO YA MAKGAOLA-KGANG MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 10</p> <p>TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matshwao a 60) – Pampiri ya 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (Matshwao a 20) • Potso 2: Tema e bohuwang (Matshwao a 10) • Potso 3: Kgutsufatso • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) | | | |

| KAKARETSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO KERETI YA 8 KOTARA YA 4 | | | |
|---|---|--|--|
| Mosebetsi wa Ho mamela le Ho Bua <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua | <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya Ho Bala le Ho Boha Tshebetso ya ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya ditema kutlwisiso Mesebetsi ya tema ya dingolwa e itshetlehileng ka ditema tsa dingolo tse hlwauweng | Mesebetsi ya Ho Ngola le Ho Nehelana <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho ngola Ho ngola seratswana Ditema tsa kgokahanyo Meqoqo Ho ngola ka ho iqapela | Mesebetsi ya Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo |
| KAKARETSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO KERETI YA 8 KOTARA YA 4 | | | |
| TEKANYETSO YA SEMMUSO YA MAKGAOLA-KGANG MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7 TSA MOLOMO (Matshwao a 20) (Pampiri ya 2) <ul style="list-style-type: none"> Nehelano ya porojeke ya molomo Titjhere e lokela ho qala/ ho simolla ho hlahloba baithuti ka mosebetsi ona ho tloha kotareng ya 3ho etsa bonnate b aba hore baithuti bohole bay a hlahloja qetellong ya kotara ya 4 | MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 9: (Matshwao a 10) (Pampiri ya 3) Ho ngola Ho ngola tema tsa kgokahano (2 tse kgutshwanyane kapa 1 e telele) E ngolwe pele ho hlahlobo ya mafelo a selemo. | TEKANYETSO YA SEMMUSO YA MAKGAOLA-KGANG MOSEBETSI WA SEMMUSO WA 10 TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matshwao a 60) <ul style="list-style-type: none"> Pots 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (matshwao 20) Pots 2: Tema e bohuwang (Matshwao 10) Pots 3: Kgutsufatso (Matshwao a 10) Pots 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) | |

| MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO | | |
|---|--|--|
| MAHARENG A SELEMO | DIPAMPIRI TSA HLAHLOBO TSA MAFELA A SELEMO | DIPAMPIRI TSA HLAHLOBO TSA MAFELA A SELEMO |
| TLAHLOBO YA SEKOLONG (SBA) | | |
| Mesebetsi ya tekanyetso ya semmuso e supileng (7) Mosebetsi o le mong wa nehelano ya molomo Ho balla hodimo ho habahanya halofo ya selemo ya 1 Mesebetsi e meraro ya ho ngola 3 Ho arabu tema 1 Tekanyetso e laolwang ya bohareng ba selemo 1 Tekanyetso ya dingolwa 1 | Hlahlobo e ngolwang Pampiri ya 2: Ho arabu tema Pampiri ya 3: Ho ngola tema ya dikgokahano | Mosebetsi wa tekanyetso ya molomo Pampiri ya 1: Nehelano ya molomo mabapi le morero wa ho ngola wa boithakiso (Halofo ya bobedi ya selemo) |